



DELEGIRANA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2021/2306

od 21. oktobra 2021. (konsolidovana verzija od 02.12.2024.)

o dopuni Regulative (EU) 2018/848 Evropskog parlamenta i Vijeća pravilima o službenoj kontroli pošiljki organskih proizvoda i proizvoda u konverziji namijenjenih za uvoz u Uniju i o certifikatu inspekcije

Član 1

Predmet

Ovom Regulativom utvrđuju se pravila o:

- (a) provjeri pošiljki proizvoda u trećim zemljama namijenjenih za plasiranje na tržište Unije kao organski proizvodi ili proizvodi u konverziji i izdavanje certifikata inspekcije;
- (b) službenim kontrolama proizvoda koji ulaze u Uniju iz trećih zemalja namijenjenih za plasiranje na tržište Unije kao organski proizvodi ili proizvodi u konverziji; i
- (c) postupanju u slučajevima sumnje ili utvrđene neusaglašenosti u skladu sa Regulativom (EU) 2018/848 koje preduzimaju nadležni organi, kontrolni organi i kontrolna tijela u trećim zemljama.

Član 2

Definicije

Za potrebe ove Regulative, primjenjuju se sljedeće definicije:

- (1) ‘pošiljka’ znači pošiljka, kako je definisano u članu 3, tačka (37), Regulative (EU) 2017/625, proizvoda namijenjenih za plasiranje na tržište Unije kao organski proizvodi ili proizvodi u konverziji; međutim, u slučaju organskih proizvoda i proizvoda u konverziji koji su oslobođeni službenih kontrola na graničnim kontrolnim tačkama u skladu sa Delegiranom Regulativom (EU) 2021/2305, podrazumijeva se količina proizvoda pod jednim ili više kodova Kombinovane nomenklature, obuhvaćena jednim certifikatom inspekcije, prevožena istim prevoznim sredstvom i uvezena iz iste treće zemlje;
- (2) ‘granična kontrolna tačka’ znači granična kontrolna tačka, kako je definisano u članu 3, tačka (38), Regulative (EU) 2017/625;
- (3) ‘mjesto puštanja u slobodan promet’ znači mjesto puštanja u slobodan promet gdje se sprovode službene kontrole na organskim i proizvodima u konverziji oslobođenim službenih kontrola na graničnim kontrolnim tačkama u skladu sa Delegiranom Regulativom (EU) 2021/2305;

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2306 of 21 October 2021 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with rules on the official controls in respect of consignments of organic products and in-conversion products intended for import into the Union and on the certificate of inspection



(4) 'kontrolna tačka' znači kontrolna tačka koja nije granična kontrolna tačka kako je definisano u članu 53(1), tačka (a), Regulative (EU) 2017/625;

(5) 'provjera dokumenata' znači provjera dokumenata, kako je definisano u članu 3, tačka (41), Regulative (EU) 2017/625;

(6) 'provjera identiteta' znači provjera identiteta, kako je definisano u članu 3, tačka (42), Regulative (EU) 2017/625;

(7) 'fizička provjera' znači fizička provjera, kako je definisano u članu 3, tačka (43), Regulative (EU) 2017/625;

(8) 'kvalifikovani elektronski pečat' znači kvalifikovani elektronski pečat, kako je definisano u članu 3, tačka (27), Regulative (EU) br. 910/2014 Evropskog parlamenta i Vijeća (1).

Član 3

Provjera u trećoj zemlji

1. Relevantno nadležno tijelo ili kontrolno tijelo priznato u skladu sa članom 46 Regulative (EU) 2018/848 će provjeriti pošiljku u skladu sa članom 16 Delegirane Regulative Komisije (EU) 2021/1698 (2).

2. Radi primjene članova 48 i 57 Regulative (EU) 2018/848, relevantno nadležno tijelo ili kontrolno tijelo će provjeriti pošiljku u vezi sa usaglašenošću sa zahtjevima utvrđenim Regulativom (EZ) br. 834/2007 i standardima proizvodnje i mjera kontrole prihvaćenih kao ekvivalentne. Ta provjera će uključivati sistematske provjere dokumenata i, prema potrebi prema proceni rizika, fizičke provjere, prije nego što pošiljka napusti treću zemlju izvoza ili porijekla.

3. Za potrebe stavki od 2 do 5, relevantno nadležno tijelo ili kontrolno tijelo će biti:

(a) kontrolni organ ili kontrolno tijelo kako je predviđeno u članu 57 Regulative (EU) 2018/848 koje je priznato za proizvode u pitanju i za treću zemlju u kojoj proizvodi imaju svoje porijeklo ili, gdje je primjenjivo, u kojoj je posljednja operacija u svrhu pripreme izvršena; ili

(b) kontrolni organ ili kontrolno tijelo koje je odobrila nadležna vlast priznate treće zemlje kako je predviđeno u članu 48 Regulative (EU) 2018/848 u kojoj proizvodi imaju svoje porijeklo ili, gdje je primjenjivo, u kojoj je posljednja operacija u svrhu pripreme izvršena.

4. Provjera navedena u stavu 2 će biti izvršena od strane:

(a) kontrolnog organa ili kontrolnog tijela proizvođača ili prerađivača predmetnog proizvoda ; ili

(b) ako je operator ili grupa operatora koji izvode posljednju operaciju u svrhu pripreme kako je definisano u članu 3, tačka (44), Regulative (EU) 2018/848 drugačiji od proizvođača ili



prerađivača proizvoda, kontrolni organ ili kontrolno tijelo operatora ili grupe operatora koji izvode posljednju operaciju u svrhu pripreme.

5. Provjere dokumenata navedenih u stavu 2 će provjeriti:

(a) sljedljivost proizvoda i sastojaka;

(b) da li je opseg proizvoda uključenih u pošiljku u skladu sa provjerama masenog bilansa odgovarajućih operatora prema ocjeni koju je izvršio kontrolni organ ili kontrolno tijelo;

(c) relevantna transportna dokumenta i komercijalna dokumenta (uključujući fakture) proizvoda;

(d) u slučaju prerađenih proizvoda, da li su svi organski sastojci takvih proizvoda proizvedeni od strane operatora ili grupa operatora certificiranih u trećoj zemlji od strane kontrolnog organa ili kontrolnog tijela priznatog u skladu sa članom 46 ili pomenutog u članu 57 Regulative (EU) 2018/848 ili su proizvedeni i certificirani u Uniji u skladu sa tom Regulativom.

Ove provjere dokumenata će se zasnivati na svim relevantnim dokumentima, uključujući certifikat operatora naveden u članu 45(1), tačka (b)(i), Regulative (EU) 2018/848, zapisima inspekcija, planom proizvodnje za relevantni proizvod i zapisima koje čuvaju operatori ili grupe operatora, dostupnim transportnim dokumentima, komercijalnim i finansijskim dokumentima i svim drugim dokumentima smatranim relevantnim od strane kontrolnog organa ili kontrolnog tijela.

Član 4

Izdavanje certifikata inspekcije

1. Kontrolni organ ili kontrolno tijelo koje je provjerilo pošiljku u skladu sa članom 3 izdaće certifikat inspekcije u skladu sa članom 5 za svaku pošiljku prije nego što pošiljka napusti treću zemlju izvoza ili porijekla.

2. Gdje je kontrolni organ ili kontrolno tijelo priznato u skladu sa članom 46 Regulative (EU) 2018/848, izdaće certifikat inspekcije za pošiljke koje sadrže proizvode visokog rizika kako je navedeno u članu 8 Delegirane regulative (EU) 2021/1698 tek nakon što ima kompletnu dokumentaciju o sljedljivosti i nakon što je primilo i ocijenilo rezultate analiza uzoraka uzetih na pošiljci u skladu sa članom 16(6) te Delegirane regulative.

Član 5

Format certifikata inspekcije i korišćenje sistema TRACES

1. Kontrolni organ ili kontrolno tijelo će izdati u sistemu TRACES (Trade Control and Expert System) certifikat inspekcije u skladu sa modelom i napomenama utvrđenim u Prilogu i popuniće polja 1 do 18 tog certifikata.



2. Prilikom izdavanja certifikata inspekcije, kontrolno organi ili kontrolno tijelo će u sistem TRACES unijeti sve prateće dokumente, uključujući sljedeće:

(a) rezultate analiza ili testova sprovedenih na uzorcima, gdje je primjenjivo;

(b) komercijalna i transportna dokumenta kao što su tovarni list, fakture i otpremnice (lista pakovanja) i, gdje je kontrolni organ ili kontrolno tijelo priznato u skladu sa članom 46 Regulative (EU) 2018/848, plan putovanja sastavljen u skladu sa članom 16(5) Delegirane regulative (EU) 2021/1698.

3. Certifikat inspekcije će biti izdat u TRACES-u i nosiće kvalifikovani elektronski pečat.

Ako nisu dostupni u trenutku izdavanja, informacije koje se odnose na broj paketa naveden u polju 13 certifikata inspekcije i informacije navedene u poljima 16 i 17 istog, kao i dokumenti navedeni u stavu 2, biće uključeni ili ažurirani u certifikatu inspekcije u roku od 10 dana od njegovog izdavanja i, u svakom slučaju, prije njegove provjere i ovlašćenja od strane nadležnog organa u skladu sa članom 6.

4. Certifikat inspekcije će biti sastavljen:

(a) na zvaničnom jeziku ili na jednom od zvaničnih jezika članice države koja ima graničnu kontrolnu tačku ulaska u Uniju, u slučaju proizvoda pod službenim kontrolama na graničnim kontrolnim tačkama;

(b) na zvaničnom jeziku ili na jednom od zvaničnih jezika članice države gdje se pošiljka pušta u slobodan promet, u slučaju proizvoda oslobođenih službenih kontrola na graničnim kontrolnim tačkama u skladu sa Delegiranom regulativom (EU) 2021/2305.

5. Izuzetno od stava 4, članica država može pristati na to da se certifikati sastavljaju na drugom zvaničnom jeziku Unije i da, ako je potrebno, budu praćeni ovlašćenim prevodom.

Član 6

Službene kontrole pošiljki

1. Nadležni organ na graničnoj kontrolnoj tački ili na mjestu puštanja u slobodan promet, po potrebi, sprovodiće službene kontrole pošiljki radi provjere usaglašenosti sa Regulativom (EU) 2018/848 na sljedeći način:

(a) provjere dokumenata za sve pošiljke;

(b) provjere identiteta koje se sprovode nasumično; i

(c) fizičke provjere u zavisnosti od verovatnoće neusaglašenosti sa Regulativom (EU) 2018/848.



Provjere dokumenata će uključivati pregled certifikata inspekcije, svih drugih pratećih dokumenata kako je predviđeno u članu 5, i, gdje je primjenjivo, rezultate analiza ili testova sprovedenih na uzetim uzorcima.

U slučaju kada certifikat inspekcije zahtjeva ispravke čisto tehničke ili redakcijske prirode, nadležni organ može prihvatiti da kontrolni organ ili kontrolno tijelo koje je izdalo certifikat inspekcije ažurira informacije u TRACES-u zamjenom dokumenta u skladu sa postupkom dostupnim u TRACES-u, bez modifikacije informacija u početnom certifikatu koje se odnose na identifikaciju pošiljke, njenu sljedljivost i garancije.

2. Za pošiljke proizvoda visokog rizika navedenih u članu 8 Delegirane Regulative (EU) 2021/1698, nadležni organ naveden u stavu 1 ovog člana će provjeriti dokumentaciju navedenu u članu 16(6) te Regulative i izvršiti provjere identiteta i fizičke provjere i uzeti najmanje jedan reprezentativni uzorak pošiljki u skladu s propisom koji se odnosi na provođenje propisanog postotka u skladu s člankom. 8 Delegirane uredbe (EU) 2021/1698’.

3. Nakon verifikacije kako je navedeno u stavu 1, i, gdje je primjenjivo, u stavu 2, nadležni organ će donijeti odluku o svakoj pošiljci. Odluka o pošiljci će biti zabilježena u polju 30 certifikata inspekcije u skladu sa modelom i napomenama utvrđenim u Prilogu i ukazujeće na jednu od sljedećih opcija:

- (a) pošiljka može biti puštena u slobodan promet kao organska;
- (b) pošiljka može biti puštena u slobodan promet kao u konverziji;
- (c) pošiljka može biti puštena u slobodan promet kao ne-organska;
- (d) pošiljka ne može biti puštena u slobodan promet;
- (e) dio pošiljke može biti pušten u slobodan promet sa izvodom certifikata inspekcije.

Nadležni organ će kvalifikovani elektronski pečat postaviti na certifikat inspekcije u TRACES-u.

4. Za proizvode pod službenim kontrolama na graničnim kontrolnim tačkama, primjenjuje se sljedeće:

(a) stav 3 će se primjenjivati uz dodatne odredbe o korišćenju Zajedničkog zdravstvenog ulaznog dokumenta (CHED) od strane nadležnih organa na graničnim kontrolnim tačkama u skladu sa članom 56(3), tačka (b)(i), Regulative (EU) 2017/625 i na kontrolnim tačkama u skladu sa Delegiranom Regulativom Komisije (EU) 2019/2123 i sa pravilima o odlukama o pošiljkama utvrđenim u članu 55 Regulative (EU) 2017/625;

(b) provjere dokumenata navedene u stavu 1, tačka (a), mogu se obavljati na daljinu od graničnih kontrolnih tačaka u vezi sa određenim organskim proizvodima i proizvodima u konverziji u skladu sa članovima 7 i 8 Delegirane Regulative Komisije (EU) 2019/2123;



(c) provjere identiteta i fizičke provjere navedene u stavu 1, tačke (b) i (c), mogu se obavljati na kontrolnim tačkama u vezi sa određenim organskim proizvodima i proizvodima u konverziji u skladu sa članovima 2 do 6 Delegirane Regulative Komisije (EU) 2019/2123.

5. Odluka o pošiljkama donijeta u skladu sa članom 55 Regulative (EU) 2017/625 će se odnositi na jedan od naznačenih stavova u stavu 3, prvi podstav, ovog člana. Gdje je uvoznik zatražio stavljanje pod poseban carinski postupak u skladu sa članom 7(1) ove Regulative, popunjavanjem polja 23 certifikata inspekcije, odluka o pošiljkama u skladu sa članom 55 Regulative (EU) 2017/625 će ukazati na primjenjivi carinski postupak.

Odluka zabeležena u certifikatu inspekcije koja ukazuje da pošiljka ili dio nje ne može biti puštena u slobodan promet biće odmah obaviještena u TRACES-u nadležnom organu koji obavlja službene kontrole radi provjere usaglašenosti sa pravilima navedenim u članu 1(2), tačke (a) do (h) i (j), Regulative (EU) 2017/625.

U slučaju da odluka donijeta u CHED-u u skladu sa članom 55 Regulative (EU) 2017/625 ukazuje da pošiljka nije usaglašena sa pravilima navedenim u članu 1(2) te Regulative, nadležni organ na graničnoj kontrolnoj tački će obavijestiti u TRACES-u nadležni organ koji je donio odluku u skladu sa stavom 3 ovog člana, radi ažuriranja certifikata inspekcije. Pored toga, bilo koji nadležni organ koji obavlja službene kontrole radi provjere usaglašenosti sa pravilima navedenim u članu 1(2), tačke (a) do (h) i (j), Regulative (EU) 2017/625 će u TRACES-u dostaviti bilo koje relevantne informacije, kao što su rezultati laboratorijskih analiza, nadležnom organu koji je donio odluku u skladu sa stavom 3 ovog člana kako bi se, ako je potrebno, ažurirao certifikat inspekcije.

6. U slučaju da je samo dio pošiljke pušten u slobodan promet, pošiljka će biti podijeljena u različite grupe prije puštanja u slobodan promet. Za svaku od grupa, uvoznik će popuniti i dostaviti u TRACES izvod certifikata inspekcije u skladu sa Sprovedbenom Regulativom (EU) 2021/2307. Nadležni organ države članice gdje je grupa namijenjena puštanju u slobodan promet izvršiće provjeru grupe i kvalifikovani elektronski pečat postaviti na izvod certifikata inspekcije u TRACES-u.

7. Za pošiljke pod službenim kontrolama na graničnim kontrolnim tačkama navedenim u stavu 4, carinske vlasti će dozvoliti puštanje u slobodan promet pošiljke samo uz predstavljanje adekvatno završenog CHED-a u skladu sa članom 57(2), tačka (b), Regulative (EU) 2017/625, i certifikata inspekcije ovjerenog u skladu sa stavom 6 ovog člana koji ukazuje da pošiljka može biti puštena u slobodan promet.

U slučaju da je pošiljka podijeljena u različite grupe, carinske vlasti će zahtijevati predstavljanje adekvatno završenog CHED-a u skladu sa članom 57(2), tačka (b), Regulative (EU) 2017/625, i izvoda certifikata inspekcije u skladu sa Sprovednom Regulativom (EU) 2021/2307 koji ukazuje u polju 12 da grupa može biti puštena u slobodan promet.



Član 7

Posebni carinski postupci

1. Kada se pošiljka stavi pod carinski postupak skladištenja ili postupak unutrašnje obrade kako je navedeno u članu 240. stav (1) i članu 256. stav (3), tačka (b), Regulative (EU) br. 952/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća (4), i prođe jednu ili više priprema kako je navedeno u drugom podstavu ovog stava, nadležni organ će verifikovati pošiljku u skladu sa članom 6. ove Regulative prije nego što se prva priprema izvrši. U polju 23 certifikata inspekcije uvoznik će navesti referentni broj carinske deklaracije kojom su robe deklarirane za carinski postupak skladištenja ili postupak unutrašnje obrade.

Pripreme navedene u prvom podstavu ograničene su na sljedeće vrste operacija:

(a) pakovanje ili promjena pakovanja; ili

(b) stavljanje, uklanjanje i izmjena oznaka koje se odnose na predstavljanje metoda organske proizvodnje.

2. Nakon priprema navedenih u stavu 1, nadležni organ će verifikovati pošiljku i ovjeriti certifikat inspekcije u skladu sa članom 6 prije puštanja pošiljke u slobodan promet.

3. Prije puštanja u slobodan promet, pošiljka može biti podijeljena na različite partije pod carinskim nadzorom nakon verifikacije i ovjere certifikata inspekcije u skladu sa članom 6. Uvoznik će popuniti i podnijeti u TRACES izvod certifikata inspekcije u skladu sa Izvršnom Regulativom (EU) 2021/2307 za svaku partiju nastalu dijeljenjem.

3. Nadležni organ države članice gdje će partija biti puštena u slobodan promet obaviće verifikaciju partije u skladu sa članom 6. stavovima 1 i 2, i ovjeriti izvod certifikata inspekcije u TRACES sa kvalifikovanim elektronskim pečatom.

4. Pripreme i operacije dijeljenja navedene u stavovima 1 i 3 obavljaju se u skladu sa relevantnim odredbama iz Poglavlja III i IV Regulative (EU) 2018/848.

Član 8

Privremene mjere za TRACES u slučaju nedostupnosti i u slučaju više sile

1. Kontrolni organi i kontrolna tijela koja izdaju certifikat inspekcije u skladu sa članom 4 održavaju dostupno popunjiv šablon tog certifikata u skladu sa modelom navedenim u Prilogu i svih dokumenata potrebnih prema Regulativi (EU) 2018/848 koji se mogu učitati u TRACES.

2. Ukoliko je TRACES ili neka od njegovih funkcionalnosti neprekidno nedostupna duže od 24 sata, korisnici mogu koristiti popunjiv štampani ili elektronski šablon, kako je navedeno u stavu 1, za zabilježavanje i razmjenu informacija.



Kontrolni organ ili kontrolno tijelo navedeno u stavu 1 dodaje referencu svakom izdatom certifikatu inspekcije i vodiće registar izdatih certifikata inspekcije hronološki kako bi osigurali odgovarajuću korespondenciju sa alfanumeričkom referencom koju daje TRACES kada ponovo postane funkcionalan.

U slučaju korišćenja papirnih certifikata inspekcije, neovlašćene izmjene ili brisanja će je učiniti nevažećom.

3. Kada TRACES ili njegove funkcionalnosti ponovo postanu dostupne, korisnici će koristiti informacije zabilježene u skladu sa stavom 2 da elektronski proizvedu certifikat inspekcije i učitaju dokumenta navedena u stavu 1.

4. Certifikat inspekcije i dokumenti proizvedeni u skladu sa stavom 2 će nositi tekst "proizvedeno tokom privremenih mjera".

5. U slučaju više sile, primjenjivaće se stavovi 1 do 4. Osim toga, nadležni organi, kontrolni organi ili kontrolna tijela će odmah obavjestiti Komisiju o takvom događaju i kontrolni organi ili kontrolna tijela će unijeti sve neophodne detalje u TRACES u roku od deset kalendarskih dana nakon završetka ovog događaja.

6. Članovi 5. stavovi 4 i 5 primjenjivaće se *mutatis mutandis* na certifikate inspekcije i dokumente proizvedene u skladu sa stavom 2 ovog člana.

Član 9

Korišćenje certifikata inspekcije i izvoda certifikata inspekcije od strane carinskih vlasti

Za proizvode podvrgnute službenim kontrolama na tački oslobođenja za slobodno kretanje u skladu sa članom 4 Delegirane Regulative (EU) 2021/2305, carinske vlasti dozvoljavaju oslobođenje za slobodno kretanje pošiljke samo uz prezentaciju certifikata inspekcije koji u polju 30 označava da pošiljka može biti oslobođena za slobodno kretanje.

U slučaju kada je pošiljka podijeljena u različite partije, carinske vlasti će zahtijevati prezentaciju izvoda certifikata inspekcije u skladu sa Sprovodbenom Regulativom (EU) 2021/2307, pri čemu će u polju 12 biti označeno da partija može biti oslobođena za slobodno kretanje.

Član 10

Informacije koje treba pružiti nadležni organ, kontrolni organ ili kontrolno tijelo u trećoj zemlji o sumnjama ili utvrđenim neusaglašenostima na pošiljkama

1. Kada nadležni organ, kontrolni organ ili kontrolno tijelo u trećoj zemlji bude obaviješten od strane Komisije, nakon što Komisija primi obavještenje od države članice u skladu sa članom 7 Sprovodbene Regulative (EU) 2021/2307 u vezi sa sumnjama ili utvrđenim neusaglašenostima koje utiču na integritet organskih proizvoda ili proizvoda u konverziji u pošiljci, dužan je da sprovede istragu. Nadležni organ, kontrolni organ ili kontrolno tijelo treba da odgovori Komisiji

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2306 of 21 October 2021 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with rules on the official controls in respect of consignments of organic products and in-conversion products intended for import into the Union and on the certificate of inspection



i državi članici koja je poslala početno obavještenje (država članica koja obavještava) u roku od 30 kalendarskih dana od datuma prijema tog obavještenja i da informiše o preduzetim akcijama i mjerama, uključujući rezultate istrage i pruži bilo koje dostupne informacije i/ili zahtjevano od strane obavještavajuće države članice, koristeći obrazac utvrđen u Prilogu III Delegirane Regulative (EU) 2021/1698.

2. Nadležni organ, kontrolni organ ili kontrolno tijelo treba da pruži dodatne informacije koje zatraži država članica u vezi sa dodatnim akcijama ili preduzetim mjerama.

Komisija ili država članica mogu zatražiti od nadležnog organa, kontrolnog organa ili organa za kontrolu da odmah stave na raspolaganje spisak svih operatora ili grupa operatora u lancu organske proizvodnje kojima pošiljka pripada, kao i njihove kontrolne organe ili kontrolna tijela.

3. U slučaju kada je kontrolni organ ili kontrolno telo priznato u skladu sa članom 46 Regulative (EU) 2018/848, primjenjuju se članovi 21(2) i (3) Delegirane Regulative (EU) 2021/1698.

Član 11

Prelazne odredbe za certifikate inspekcije u papirnoj formi i njihove izvode

1. Izuzimajući odredbu člana 5(3), prvi podparagraf, do 30. novembra 2022. godine, certifikat inspekcije može se izdati na papiru nakon što bude popunjen u TRACES-u i odštampan. Taj papirni certifikat treba da ispuni sljedeće zahtjeve:

(a) U polju 18, treba da nosi ručni potpis ovlaštene osobe kontrolnog organa ili kontrolnog tijela koji izdaje certifikat i zvanični pečat;

(b) Treba da bude izdat prije nego što pošiljka koja mu pripada napusti treću zemlju izvoza ili porijekla.

1a. Izuzimajući odredbu člana 5(3), prvi podparagraf, do 30. novembra 2022. godine, ovlašteno lice locirano u Ukrajini kontrolnog organa ili kontrolnog tijela koji nisu opremljeni kvalifikovanim elektronskim pečatom može proizvesti i predati u TRACES-u certifikat inspekcije u elektronskom formatu bez primjene kvalifikovanog elektronskog pečata u polju 18. Takav certifikat treba da bude izdat prije nego što pošiljka koja mu pripada napusti Ukrajinu.

2. Izuzimajući odredbu člana 6(3), do 30. novembra 2022. godine, sljedeće će se primjenjivati:

(a) U slučaju da je certifikat inspekcije izdat na papiru u skladu sa stavom 1 ovog člana, taj certifikat će biti ovjeren na papiru ručnim potpisom ovlaštene osobe nadležnog organa na graničnoj kontrolnoj tački ili mjestu puštanja u slobodan promet, u poljima 23, 25 i 30, prema potrebi, nakon što bude popunjen u TRACES-u i odštampan;

(b) U slučaju da je certifikat inspekcije izdat u TRACES-u i nosi kvalifikovani elektronski pečat, u skladu sa članom 5(3), prvi podparagraf, taj certifikat može biti ovjeren na papiru ručnim potpisom ovlaštene osobe nadležnog organa na graničnoj kontrolnoj tački ili mjestu puštanja



u slobodan promet, u poljima 23, 25 i 30, prema potrebi, nakon što bude popunjen u TRACES-u i odštampan;

(c) U slučaju da je certifikat inspekcije proizveden i predat u TRACES-u u elektronskom formatu u skladu sa stavom 1a, taj certifikat će biti ovjeren u TRACES-u kvalifikovanim elektronskim pečatom ili na papiru ručnim potpisom ovlaštene osobe nadležnog organa na na graničnoj kontrolnoj tački ili mjestu puštanja u slobodan promet, u poljima 23, 25 i 30, prema potrebi, nakon što bude popunjen u TRACES-u i odštampan.

3. Kontrolni organi, kontrolna tijela i nadležni organi treba da verifikuju na svakom koraku izdavanja i ovjeravanja sertifikata inspekcije, prema potrebi, da li informacije na papirnom certifikatu inspekcije odgovaraju informacijama na certifikatu koji je popunjen u TRACES-u.

U slučaju da informacije koje se odnose na broj paketa naveden u polju 13 certifikata inspekcije ili informacije u poljima 16 i 17 tog certifikata nisu popunjene na papirnom certifikatu inspekcije, ili u slučaju da su takve informacije različite od informacija popunjenih u certifikatu u TRACES-u, nadležni organi će smatrati, u svrhu verifikacije pošiljke i ovjeravanja certifikata, samo informacije popunjene u TRACES-u.

4. Papirni certifikat inspekcije naveden u stavu 1 treba da se prezentuje nadležnom organu na graničnoj kontrolnoj tački ulaska u Uniju gdje je pošiljka podvrgnuta službenim kontrolama ili nadležnom organu na mjestu puštanja u slobodan promet, prema potrebi. Taj nadležni organ će vratiti taj papirni certifikat uvozniku.

5. Izuzimajući odredbe članova 6(6) i 7(4), do 30. novembra 2022. godine, izvod certifikata inspekcije može biti ovjeren na papiru, nakon što bude popunjen u TRACES-u i odštampan. Taj papirni izvod certifikata treba da ispuni sljedeće zahtjeve:

(a) U polju 12, treba da bude ovjeren na papiru ručnim potpisom ovlaštene osobe nadležnog organa;

(b) Treba da nosi ručni potpis primalaca partije, u polju 13.

Nadležni organ naveden u tački (a) prvog podparagrafa treba da vrati taj papirni izvod certifikata osobi koja ga je prezentovala.

Član 12

Poništavanje

Regulativa (EZ) br. 1235/2008 se poništava.

Međutim, ta Regulativa će i dalje važiti u svrhu kompletiranja i ovjeravanja neriješenih certifikata inspekcije izdatih prije 1. januara 2022. godine i neriješenih izvoda certifikata inspekcije predatih od strane uvoznika prije 1. januara 2022. godine, kao i u svrhu deklaracije prvog primaoca ili primaoca u certifikatu inspekcije ili izvodu certifikata inspekcije.



Član 13

Stupanje na snagu i primjena

Ova Regulativa stupa na snagu trećeg dana nakon objavljivanja u Službenom listu Evropske unije.

Primenjuje se od 1. januara 2022. godine

Ova Regulativa je obavezujuća u cjelosti i direktno se primjenjuje u svim državama članicama.

PRILOG

DIO I

CERTIFIKAT INSPEKCIJE ZA UVOZ ORGANSKIH I PROIZVODA I PROIZVODA U KONVERZIJI U EVROPSKU UNIJU

1. Kontrolni organ ili kontrolno tijelo koje izdaje certifikat inspekcije	2. Postupak u skladu sa Regulativom (EU) 2018/848 Evropskog parlamenta i Vijeća (1): ☐ Usaglašenost (Član 46); ☐ Treća zemlja koja je ekvivalentna (Član 48); ☐ Ekvivalentni kontrolni organ ili kontrolno tijelo (Član 57); ili ☐ Ekvivalencija u okviru trgovinskog sporazuma (Član 47).
3. Referentni broj certifikata inspekcije	4. Proizvođač ili prerađivač proizvoda
5. Izvoznik	6. Operator koji kupuje ili prodaje proizvod bez skladištenja ili fizičkog rukovanja proizvodom
7. Kontrolni organ ili kontrolno tijelo	8. Zemlja porekla
9. Zemlja izvoza	10. Granična kontrolna tačka / mjesto puštanja u slobodan promet



11. Zemlja odredišta				12. Uvoznik		
13. Opis proizvoda						
Organski ili u konverziji	CN kod (tarifni broj)	Trgovački naziv	Kategorija	Broj pakovanja (paketa)	Lot broj	Neto masa
14. Broj kontejnera	15. Broj plombe			16. Bruto masa		
17. Sredstvo transporta						
Način						
Identifikacija						
Međunarodni transportni dokument						
18. Izjava kontrolnog organa ili kontrolnog tijela koje izdaje certifikat naveden u polju 1						
Ovim se potvrđuje da je ovaj certifikat izdat na osnovu provjere koja je potrebna prema Delegiranoj Regulativi Komisije (EU) 2021/1698 (2) za usklađenost (Član 46 Regulative (EU) 2018/848) ili Delegiranoj Regulativi Komisije (EU) 2021/1342 (3) za ekvivalentnost (Član 47, 48 ili 57 Regulative (EU) 2018/848) i da su gore navedeni proizvodi u skladu sa zahtjevima Regulative (EU) 2018/848						
Datum						
Ime i potpis ovlaštene osobe / kvalifikovani elektronski pečat				Pečat kontrolnog organa ili kontrolnog tijela koje izdaje certifikat inspekcije		
19. Operator odgovoran za pošiljku						
20. Prethodno obavještenje						
Datum		Vreme				
21. Za prevoz do:				22. Detalji o kontrolnoj tački		
23. Posebni carinski postupci						
Carinsko skladištenje ☐				Unutrašnja obrada ☐		
Ime i adresa operatora odgovornog za carinsku proceduru(e):						
Kontrolni organ ili kontrolno tijelo koji certifikuje operatora odgovornog za carinsku proceduru(e):						
☐ Verifikacija pošiljke pre specijalne carinske procedure(e)						
Dodatne informacije:						
Autoritet i država članica:						



Datum:			
Ime i potpis ovlaštene osobe			
Referentni broj carinske deklaracije za postupak carinjenja			
24. Prvi primalac u Evropskoj uniji			
25. Kontrola od strane relevantnog nadležnog organa			
Provjera dokumentacije			
☐ Zadovoljavajuće ☐ Nezadovoljavajuće			
Odabrano za provjeru identiteta i fizičku provjeru			
☐ Da ☐ Ne			
Autoritet i država članica:			
Datum:			
Ime i potpis ovlaštene osobe / kvalifikovani elektronski pečat			
26. Za prevoz od granične kontrolne tačke do kontrolne tačke		27. Detalji o kontrolnoj tački	
☐ Da	☐ Ne		
28. Sredstvo transporta od granične kontrolne tačke do kontrolne tačke			
29. Provjere identiteta i fizičke provjere			
Provjere identiteta			
☐ Zadovoljavajuće ☐ Nezadovoljavajuće			
Fizičke provjere			
☐ Zadovoljavajuće ☐ Nezadovoljavajuće			
Laboratorijski test	☐ Da	☐ Ne	



Rezultat testa	☐ Zadovoljavajuće	☐ Nezadovoljavajuće
----------------	--	--

30. Odluka nadležnog organa:

☐ Da se pusti u promet kao organski proizvod;

☐ Da se pusti u promet kao proizvod u konverziji;

☐ Da se pusti u promet kao ne-organski proizvod;

☐ Pošiljka ne može biti puštena u slobodan promet;

☐ Dio pošiljke može biti pušten u slobodan promet.

Dodatne informacije:

Autoritet na graničnoj kontrolnoj tački / kontrolnoj tački / mjestu puštanja u slobodan promet i država članica:

Datum:

Ime i potpis ovlaštene osobe / kvalifikovani elektronski pečat

31. Izjava prvog primaoca:

Ovim potvrđujemo da pri prijemu proizvoda, pakovanje ili kontejner i, gdje je to relevantno, certifikat inspekcije su:

☐ u skladu sa tačkom 6 Priloga III Regulative (EU) 2018/848; ili

☐ nisu u skladu sa tačkom 6 Priloga III Regulative (EU) 2018/848.

Ime i potpis ovlaštene osobe	Datum:
------------------------------	--------

(1) Regulativa (EU) 2018/848 Evropskog parlamenta i Vijeća od 30. maja 2018. o organskoj proizvodnji i označavanju organskih proizvoda i o stavljanju van snage Regulative Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14.6.2018, str. 1).

(2) Delegirana Regulativa Komisije (EU) 2021/1698 od 13. jula 2021. koja dopunjava Regulativu (EU) 2018/848 Evropskog parlamenta i Vijeća proceduralnim zahtjevima za priznavanje nadležnih organa i organa za kontrolu koji su ovlašćeni da vrše kontrole nad certifikovanim organskim operaterima i organskim proizvodima u trećim zemljama i sa pravilima njihovog nadzora i kontrola i drugih radnji koje treba da izvrše ti nadležni organi i organi za kontrolu (SL L 336, 23.9.2021, str. 7).

(3) Delegirana Regulativa Komisije (EU) 2021/1342 od 27. maja 2021. koja dopunjava Regulativu (EU) 2018/848 Evropskog parlamenta i Vijeća pravilima o informacijama koje treba poslati od strane trećih zemalja i od nadležnih organa i organa za kontrolu u svrhu nadzora njihovog priznavanja u skladu sa članom 33(2) i (3) Regulative Vijeća (EZ) br. 834/2007 za uvozne organske proizvode i



mjere koje treba preduzeti u obavljanju tog nadzora (SL L 292, 16.8.2021, str. 20).

DIO II

NAPOMENE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA ZA CERTIFIKAT INSPEKCIJE

Polja od 1 do 18 mora popuniti relevantni kontrolni organ ili kontrolno tijelo u trećoj zemlji.

Polje 1: Ime, adresa i kod kontrolnog organa ili kontrolnog tijela priznatog u skladu sa Članom 46 ili navedenog u Članu 57 Regulative (EU) 2018/848 ili kontrolni organ ili kontrolno tijelo određeno od strane nadležne vlasti treće zemlje navedenog u Članu 47 ili 48 te Regulative. Ovaj kontrolni organ ili kontrolno tijelo takođe popunjava polja od 2 do 18.

Polje 2: Ovo polje pokazuje odredbe Regulative (EU) 2018/848 koje su relevantne za izdavanje i upotrebu ovog certifikata; naznačite relevantni propis.

Polje 3: Broj certifikata automatski dodijeljen od strane elektronskog sistema TRACES.

Polje 4: Ime i adresa operatora koji su proizveli ili obradili proizvode u trećoj zemlji navedenoj u polju 8.

Polje 5: Ime i adresa izvoznika proizvoda iz zemlje navedene u polju 9. Izvoznik je operator koji obavlja posljednju operaciju u svrhu pripreme, kako je definisano u Članu 3, tačka (44) Regulative (EU) 2018/848, na proizvodima navedenim u polju 13 i zatvara proizvode u odgovarajuća pakovanja ili kontejnere, u skladu sa tačkom 6. Priloga III Regulative (EU) 2018/848.

Polje 6: Gdje je to primjenljivo, popuniti ime i adresu jednog ili više operatora koji kupuju ili prodaju proizvod, a da ne skladište ili fizički rukuju proizvodom.

Polje 7: Ime i adresa kontrolnog organa ili kontrolnog tijela za praćenje usaglašenosti sa pravilima o organskoj proizvodnji u zemlji navedenoj u polju 8.

Polje 8: Zemlja porijekla znači zemlju(je) u kojoj su proizvod(i) proizveden(i)/uzgojen(i) ili obrađen(i).

Polje 9: Zemlja izvoza znači zemlju u kojoj je proizvod bio predmet posljednje operacije u svrhu pripreme, kako je definisano u Članu 3, tačka (44) Regulative (EU) 2018/848 i zatvoren u odgovarajućem pakovanju ili kontejnerima.

Polje 10: U slučaju pošiljki koje su predmet službenih kontrola na graničnim kontrolnim tačkama u skladu sa Članom 45(5) Regulative (EU) 2018/848, naznačiti ime i jedinstveni alfanumerički kod dodeljen od strane TRACES graničnoj kontrolnoj tački prvog dolaska u Uniju, na kojem se obavljaju službene kontrole u skladu sa Članom 6(1) Delegirane Regulative (EU) 2021/2306.

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2306 of 21 October 2021 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with rules on the official controls in respect of consignments of organic products and in-conversion products intended for import into the Union and on the certificate of inspection



U slučaju pošiljki oslobođenih od službenih kontrola na graničnim kontrolnim tačkama u skladu sa Članom 3 Delegirane Regulative (EU) 2021/2305, naznačiti ime i jedinstveni alfanumerički kod dodeljen od strane TRACES na mestu puštanja u slobodan promet u Evropsku uniju, po potrebi, gdje se obavljaju službene kontrole u skladu sa Članom 6(1) Delegirane Regulative (EU) 2021/2306.

Informacije u ovom polju mogu ažurirati uvoznik ili njegov predstavnik prije dolaska pošiljke na graničnu kontrolnu tačku ili mjesto puštanja u slobodan promet, po potrebi.

Polje 11: Zemlja odredišta znači zemlju prvog primaoca u Evropskoj uniji.

Polje 12: Ime, adresa i EORI broj, kako je definisano u Članu 1, tačka (18) Delegirane Regulative (EU) 2015/2446, uvoznika, kako je definisano u Članu 2, tačka (1) Sprovodbene Regulative (EU) 2021/2307, koji predstavlja pošiljku za puštanje u slobodan promet ili na sopstveni račun, ili putem predstavnika.

Polje 13: Opis proizvoda, koji uključuje:

- Indikaciju da li su proizvodi organski ili u konverziji;
- Kod kombinovane nomenklature (CN) kako je navedeno u Regulativi Vijeća (EEC) br. 2658/87 (9) za proizvode u pitanju (na nivou od 8 cifara gdje je moguće);
- Trgovačko ime;
- Kategorija proizvoda u skladu sa Prilogom II Izvršne Regulative (EU) 2021/1378 (10);
- Broj paketa (broj kutija, kartona, vreća, kanti, itd.);
- Serijski broj (LOT broj);
- Neto težina.

Polje 14: Broj kontejnera: opcionalno.

Polje 15: Broj plombe: opcionalno.

Polje 16: Ukupna bruto težina izražena u odgovarajućim jedinicama (kg, litra, itd.).

Polje 17: Sredstvo transporta korišćeno od zemlje porijekla do dolaska proizvoda na graničnu kontrolnu tačku ili mjesto puštanja u slobodan promet radi provjere pošiljke i ovjere certifikata inspekcije.

Način transporta: avion, brod, željeznica, drumsko vozilo, drugo.

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2306 of 21 October 2021 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with rules on the official controls in respect of consignments of organic products and in-conversion products intended for import into the Union and on the certificate of inspection



Identifikacija sredstva transporta: za avion, broj leta, za brodove, ime broda, za željeznicu, identitet voza i broj vagona, za drumski transport, registracioni broj tablica sa brojem prikolice ako je potrebno.

U slučaju trajekta, naznačiti brod i drumsko vozilo sa identifikacijom drumskog vozila i planiranim trajektom.

Polje 18: Izjava kontrolnog organa ili kontrolnog tijela koje izdaje certifikat. Izabrate odgovarajuću Delegiranu Regulativu Komisije. Ručni potpis ovlaštene osobe i pečat su obavezni samo u slučaju certifikata inspekcije izdatih na papiru do 30. juna 2022. godine u skladu sa Članom 11(1) Delegirane Regulative (EU) 2021/2306.

Polje 19: Ime, adresa i EORI broj, kako je definisano u Članu 1, tačka (18), Delegirane Regulative (EU) 2015/2446, operatora odgovornog za pošiljku, kako je definisano u Članu 2, tačka (2), Sprovodne Regulative (EU) 2021/2307. Ovo polje mora popuniti uvoznik naveden u polju 12, ako je operator odgovoran za pošiljku drugačiji od tog uvoznika.

Polje 20: U slučaju pošiljke proizvoda namijenjenih za plasiranje na tržište Unije kao organski proizvodi ili proizvodi u konverziji, podložni službenim kontrolama na graničnim kontrolnim tačkama u skladu sa Članom 45(5) Regulative (EU) 2018/848, naznačiti predviđeni datum i vrijeme dolaska na graničnu kontrolnu tačku.

U slučaju pošiljke proizvoda oslobođenih od službenih kontrola na graničnim kontrolnim tačkama u skladu sa Delegiranom Regulativom (EU) 2021/2305, naznačiti predviđeni datum i vrijeme dolaska na mjesto puštanja u slobodan promet u skladu sa tom Regulativom.

Polje 21: Da bi se zatražio prenos proizvoda na kontrolnu tačku u Uniji radi daljih službenih kontrola, ako je pošiljka izabrana za provjeru identiteta i fizičku provjeru od strane nadležnih organa na graničnoj kontrolnoj tački, ovo polje popunjava uvoznik, ili po potrebi operator odgovoran za pošiljku. Ovo polje se odnosi samo na proizvode koji su podvrgnuti službenim kontrolama na graničnim kontrolnim tačkama u skladu sa Članom 45(5) Regulative (EU) 2018/848.

Polje 22: Naznačiti ime kontrolne tačke u članici na koju se proizvodi trebaju prenijeti radi provjere identiteta i fizičkih provjera ako je pošiljka izabrana za takve provjere od strane nadležnih organa na graničnoj kontrolnoj tački. Ovo polje popunjava uvoznik ili, po potrebi, operator odgovoran za pošiljku. Ovo polje se odnosi samo na proizvode koji su podvrgnuti službenim kontrolama na graničnim kontrolnim tačkama u skladu sa Članom 45(5) Regulative (EU) 2018/848.

Polje 23: Ovo polje mora popuniti relevantni nadležni organ i uvoznik.

U slučaju proizvoda podvrgnutih službenim kontrolama na graničnim kontrolnim tačkama, ovo polje mora popuniti nadležni organ na graničnoj kontrolnoj tački.

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2306 of 21 October 2021 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with rules on the official controls in respect of consignments of organic products and in-conversion products intended for import into the Union and on the certificate of inspection



Ručni potpis ovlaštene osobe je obavezan u slučaju certifikata inspekcije izdatih na papiru do 30. juna 2022. godine u skladu sa Članom 11(2) Delegirane Regulative (EU) 2021/2306.

Polje 24: Ime i adresa prvog primaoca u Evropskoj uniji. Ovo polje mora popuniti uvoznik.

Polje 25: Ovo polje mora popuniti nadležni organ nakon obavljenih dokumentarnih provjera u skladu sa Članom 6 Delegirane Regulative (EU) 2021/2306. U slučaju da dokumentarne provjere nisu zadovoljavajuće, polje 30 mora biti popunjeno.

Ta vlast mora naznačiti da li je pošiljka izabrana za provjeru identiteta i fizičke provjere.

Potpis ovlaštene osobe/kvalifikovanog elektronskog pečata je obavezan samo ako je nadležni organ različit od nadležnog organa naznačenog u polju 30. Ručni potpis ovlaštene osobe je obavezan samo u slučaju certifikata inspekcije izdatih na papiru do 30. juna 2022. godine u skladu sa Članom 11(2) Delegirane Regulative (EU) 2021/2306.

Polje 26: Popunjava nadležni organ na graničnoj kontrolnoj tački ako je pošiljka izabrana za provjeru identiteta i fizičku provjeru i ako je pošiljka prihvatljiva za prenos na kontrolnu tačku radi daljih službenih kontrola. Ovo polje se odnosi samo na proizvode koji su podvrgnuti službenim kontrolama na graničnim kontrolnim tačkama u skladu sa Članom 45(5) Regulative (EU) 2018/848.

Polje 27: U slučaju prenosa na kontrolnu tačku, naznačiti ime kontrolne tačke u članici na koju se proizvodi traže da budu preneseni radi provjere identiteta i fizičkih provjera, njeni kontakt podaci i jedinstveni alfanumerički kod koji je dodijeljen TRACES-u. Ovo polje popunjava nadležni organ na graničnoj kontrolnoj tački. Ovo polje se odnosi samo na proizvode koji su podvrgnuti službenim kontrolama na graničnim kontrolnim tačkama u skladu sa Članom 45(5) Regulative (EU) 2018/848.

Polje 28: Vidjeti smjernice za polje 17. Ovo polje mora biti popunjeno u slučaju da je pošiljka prenijeta na kontrolnu tačku radi provjere identiteta i fizičkih provjera.

Polje 29: Ovo polje mora popuniti nadležni organ u slučaju da su proizvodi izabrani za provjeru identiteta i fizičke provjere.

Polje 30: Ovo polje mora popuniti nadležni organ, nakon obavljenih priprema kako je predviđeno Članom 7(1) Delegirane Regulative (EU) 2021/2306, ako je to primjenljivo, i u svim slučajevima nakon provjere pošiljke u skladu sa Članom 6(1) i (2) te Regulative.

Nadležni organ mora izabrati odgovarajuću opciju dodajući, po potrebi, sve dodatne informacije koje smatra relevantnim. Posebno, ako je izabrana opcija "Pošiljka ne može biti puštena u slobodan promet" ili "Dio pošiljke može biti pušten u slobodan promet", relevantne informacije moraju biti navedene pod "dodatne informacije".

U slučaju proizvoda podvrgnutih službenim kontrolama na graničnim kontrolnim tačkama, ovo polje mora popuniti nadležni organ na graničnoj kontrolnoj tački. U slučaju da je pošiljka

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2306 of 21 October 2021 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with rules on the official controls in respect of consignments of organic products and in-conversion products intended for import into the Union and on the certificate of inspection



prenijeta na kontrolnu tačku radi provjere identiteta i fizičkih provjera koje se odnose na Član 6 Delegirane Regulative (EU) 2021/2306, ovo polje mora popuniti nadležni organ na toj kontrolnoj tački.

Pod "nadležni organ na graničnoj kontrolnoj tački/kontrolnoj tački/mjestu puštanja u slobodan promet", naznačiti ime nadležne vlasti, po potrebi.

Ručni potpis ovlaštene osobe je obavezan samo u slučaju certifikata inspekcije izdatih na papiru do 30. juna 2022. godine u skladu sa Članom 11(2) Delegirane Regulative (EU) 2021/2306.

Polje 31: Ovo polje mora popuniti prvi primalac pri prijemu proizvoda nakon puštanja u slobodan promet odabirom jedne opcije nakon obavljenih provjera predviđenih u tački 6 Priloga III Regulativi (EU) 2018/848.

Ručni potpis prvog primaoca je obavezan za certifikate inspekcije izdatih na papiru do 30. juna 2022. godine u skladu sa Članom 11(2) Delegirane Regulative (EU) 2021/2306.

(1) Regulativa (EU) br. 910/2014 Evropskog parlamenta i Vijeća od 23. jula 2014. o elektronskoj identifikaciji i povjerenju uslugama za elektronske transakcije na unutrašnjem tržištu i stavljanju van snage Direktive 1999/93/EC (SL L 257, 28.8.2014, str. 73).

(2) Delegirana Regulativa Komisije (EU) 2021/1698 od 13. jula 2021. kojom se dopunjuje Regulativa (EU) 2018/848 Evropskog parlamenta i Vijeća postupovnim zahtjevima za priznavanje kontrolnih organa i kontrolnih tijela koja su nadležna za sprovođenje kontrola nad operaterima certifikovanim za organsku proizvodnju i nad organskim proizvodima u trećim zemljama i pravilima o njihovom nadzoru i kontrolama i drugim radnjama koje treba sprovoditi od strane tih kontrolnih vlasti i tijela (SL L 336, 23.9.2021, str. 7).

(3) Delegirana Regulativa Komisije (EU) 2019/2123 od 10. oktobra 2019. kojom se dopunjuje Regulativa (EU) 2017/625 Evropskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o slučajevima i uslovima pod kojima se mogu vršiti provjere identiteta i fizičke provjere određenih dobara na kontrolnim tačkama i dokumentarne provjere mogu vršiti na daljinu od graničnih kontrolnih tački (SL L 321, 12.12.2019, str. 64).

(4) Regulativa (EU) br. 952/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća od 9. oktobra 2013. o carinskom zakoniku Unije (SL L 269 10.10.2013, str. 1).

(5) Delegirana Regulativa Komisije (EU) br. 2021/2306 od 21. oktobra 2021. kojom se dopunjuje Regulativa (EU) 2018/848 Evropskog parlamenta i Vijeća pravilima o službenim kontrolama pošiljki organskih proizvoda i proizvoda u konverziji namijenjenih za uvoz u Uniju i o certifikatu inspekcije (SL L 461, 27.12.2021, str. 13).

(6) Delegirana Regulativa Komisije (EU) 2021/2305 od 21. oktobra 2021. kojom se dopunjuje Regulativa (EU) 2017/625 Evropskog parlamenta i Vijeća pravilima o slučajevima i uslovima

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2306 of 21 October 2021 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with rules on the official controls in respect of consignments of organic products and in-conversion products intended for import into the Union and on the certificate of inspection



pod kojima su organski proizvodi i proizvodi u konverziji oslobođeni službenih kontrola na graničnim kontrolnim tačkama, mjestu službenih kontrola za takve proizvode i o izmjeni Delegiranih Regulativi Komisije (EU) 2019/2123 i (EU) br. 2019/2124 (SL L 461, 27.12.2021, str. 5).

(7) Delegirana Regulativa Komisije (EU) 2015/2446 od 28. jula 2015. kojom se dopunjuje Regulativa (EU) br. 952/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća u vezi sa detaljnim pravilima o određenim odredbama Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015, str. 1).

(8) Odluka Komisije (EU) 2021/2307 od 21. oktobra 2021. o pravilima o dokumentima i obaveštenjima potrebnim za organske proizvode i proizvode u konverziji namijenjene za uvoz u Uniju (SL L 461, 27.12.2021, str. 30).

(9) Savet Regulativa (EEC) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(10) Odluka Komisije (EU) 2021/1378 o utvrđivanju određenih pravila o certifikatu izdatom operaterima, grupama operatera i izvozniciima u trećim zemljama koji su uključeni u uvoz organskih proizvoda i proizvoda u konverziji u Uniju i uspostavljanje liste priznatih kontrolnih organa i kontrolnih tijela u skladu sa Regulativom (EU) 2018/848 Evropskog parlamenta i Vijeća (SL L 297, 20.8.2021, str. 24).